

bosanske države (СКЗ; Beograd, 415 str.). Ta je knjiga i do danas najkompletnija sinteza bosanskog srednjovjekovlja. Zatim je objavio i svoju disertaciju *Херцег Стефан Вукчић Косача и његово доба* (САНУ, Beograd, 309 str), koja je izuzetno dobro ocijenjena i predstavlja uzor kako treba pisati biografije historijskih ličnosti. Značaj Ćirkovića za bosanskohercegovačku historiografiju srednjeg vijeka može se vidjeti i iz slijedećih naslova: *Један прилог о бану Кулину* (ИЧ 9-10, 1959), *Сугуби венац* (ЗФФБ, 1964), *Zdravstvene prilike u srednjovjekovnoj bosanskoj državi* (sa Dešankom Kovačević-Kojić, *Acta historica medicinae, pharmaciae et veterinae*, 10-

2, 1970), *Русашка госпођа* (ИЧ 21, 1974), *Mere u srednjovekovnom rudarstvu Srbije i Bosne* (Zbornik JAZU 8, 1977), *Bosanska crkva u bosanskoj državi* (Prilozi za istoriju BiH I, 1987), *Босна и Византија* (800 godina povelje bosanskog bana Kulina, 1989), *Dvor i kultura u srednjovekovnoj bosanskoj državi* (Međunarodni simpozijum „Bosna i Hercegovina u tokovima istorijskih i kulturnih kretanja u jugoistočnoj Evropi“, 1989), *Prenošenje kraljevstva u Bosnu* (Odjek XLIV, 1991) i brojni drugi.

*Dignum laude virum Musa vetat mori!■*

Dženan Dautović

---

Niko Kapetanić, *Konavle u XV. stoljeću*. Gruda: Matica hrvatska Konavle, 2011, 274 str.

Niko Kapetanić je biotehnolog po te-melnom studiju, tajnik Društva prijatelja dubrovačke starine, djelatnik Matrice hrvatske Konavli i vanjski saradnik Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku. Pripada istaknutijim predstavnicima u modernom proučavanju dubrovačke, posebno konavoske prošlosti, što potvrđuje i ova njegova nova knjiga. Sastavljena je od deset po sadržaju raznovrsnih i po obimu raznolikih cjelina, čiji sadržaj još jednom značajno skreće pažnju stručne javnosti na ovo najjužnije područje današnje hrvatske države.

Uvodni dio knjige predstavlja kratki presjek historije Konavala kojom se de-

finira mjesto i uloga područja kroz prošlost. Prvi pisani podaci o Konavlima sežu u doba prije nove ere, a sjedište se nalazilo u Epidauru (Cavtat), gdje se razvila rimska kolonija. Trasa rimskog vodovoda (*canali*) koja je presijecala ovaj prostor dala je području svoje ime. Šire područje proživljava se obu Germana, a početkom VII stoljeća naseljeno je Slavenima. Kao organizirana državna zajednica i upravna administrativna cjelina, Konavli egzistiraju uz susjedne Travuniju, Duklju i Rašku. Godine 1371. pod vlašću su oblasnog gospodara župana Nikole Altomanovića, a vlast u njima imaju i zetski Balšići od 1373. godine. Bosanska vlast u Konavlima prati se od 1377, kada ih zajedno s Travunijom osvaja Tvrtko I Ko-

tromanić, pa sve do 1419, odnosno 1426, kada su ih Bosanci poslije dugotrajnih pokušaja i nagovaranja prodali Dubrovčanima. Pod dubrovačkom vlašću Konavli su ostali do pada Dubrovačke republike 1808. godine. U historiji srednjovjekovne Bosne Konavli su ostavili značajnoga traga i kasnije, kroz dva konavoska rata, dvije velike međunarodne krize koje su potresale širi region (1430-1432, 1451-1454). Najvažnije mikroregije na konavoskom području su Konavle u užem smislu, Donja Gora, Vitaljina, Površ, Završje, Prijevor, Planine i Obod s Cavtatom. Na čelu dubrovačke uprave je knez Konavala, a čitavo područje je podijeljeno na 22 (kasnije 26) kazančine, čiji su upravnici, kaznaci, imali finansijsku i policijsku dužnost. Odbrana Konavala bazirana je na utvrđenom gradu Sokolu, te u slučaju potrebe na planiranom izvlačenju stanovništva dijelom u Cavtat, a dijelom u Molunat. Glavni centri katoličanstva bili su u crkvenim župama u Cavatu, Držojevićima i Pločicama. Do sredine XV stoljeća vjerska unifikacija bila je potpuno ostvarena.

Dolazak pod dubrovačku vlast omogućio je da Konavli, kako to autor slikovito izražava, budu „osvijetljeni tisućama reflektora“. Inkorporiranje kupljenog posjeda podrazumijevalo je prvo njegovo opisivanje, a na osnovu snimljenog stanja i njegovu podjelu među Dubrovčanima. To je iziskivalo detaljno unošenje svih relevantnih katastarskih podataka o zemlji i njenim karakteristikama zbog definiranja međusobnog razgraničenja posjeda te zatečenom stanovništvu koje je bilo sastavnim dijelom stečenog posjeda. Cilj autorovog rada je upravo da prikaže kako je, razliku od ranijih šturih pokazatelja, u novom dubrovačkom ustrojstvu očuvana dubrovačka arhivska građa (prije svega, ka-

tarska knjiga *Libro rosso*) omogućila da se egzaktno prezentiraju brojni segmenti života u Konavlima.

Najveći obim u knjizi zauzima iscrpan pregled stanovništva i toponima u pojedinim kazančinama. Takvim detaljnim opisima može se pohvaliti malo koja sredina, pa i na užem dubrovačkom području. Pored iscrpnog popisa svaka kazančina je popraćena kartografskim pokazateljima koji omogućavaju lakšu kontekstualizaciju na terenu (53-210). Imena zatečenih stanovnika i njihova vezanost za određeni prostor predstavlja značajno uporište za proučavanje društvenih procesa kroz duže vrijeme. Na drugoj strani, imena predjela, uzvisina, bregova, brda, dolova i dolina, njiva i njivica, livada, sjenokosa, jama, vingrada, voda, kućista, zaseoka, raznovrsnih oronima, hidronima, etnika, ktetika i drugih, predstavljaju nepresušno vrelo za izučavanje jezika, društva i prostora. Zasebno su izdvojeni pregledi naselja (211-235), sakralnih objekata (236-246), voda, lokvi, milinova i ciglana (247-252), te putevi (253-257). Na hiljade ponuđenih informacija posebno će obradovati lingviste. Brojnim istraživačima bit će olakšano snalaženje u konavoskom a i u dubrovačkom prostoru. Prilozi predstavljaju faksimile kartografskih i slikovnih katastarskih rješenja kojima su vizuelno potkrijepljene detaljne granice u Konavlima.

Knjiga obiluje dugotrajnim pokazateljima, podacima o toponimima i stanovništvu koji su odraz kontinuiteta od srednjeg vijeka do današnjih dana na području Konavala. Poseban tretman kod istraživača svakako će imati starije informacije koje su odraz slavenske prisutnosti i susreta s romanskim elementom.

Radovi koji tretiraju prošlost Konavala oduvijek su pažljivo praćeni u Bosni i Her-

cegovini, a i u ovom slučaju razlozi su više nego opravdani. Naslov asocira na sintezu historije Konavala u XV stoljeću. No, iako ima i elemente sveobuhvatnog pregleda, ponuđeni sadržaj zapravo pretpostavlja i podrazumijeva sintezu konavoske prošlosti kao budući veliki zadatak koji se nalazi pred strukom. Radi se o svojevrsnom širokom predstavljanju prikupljene najvažnije izvorne građe za historiju Konavala. Velika količina pokazatelja delegira prezentaciju ove knjige u elektronskom

obliku radi lakšeg sagledavanja i kontrole prikupljenih informacija. Prikupljena baza onomastičkih, toponomastičkih, antroponomastičkih, hagiotopografskih i drugih pokazatelja predstavlja pravo bogatstvo za sagledavanje historije dubrovačkog zaleđa i u tom pravcu će imati stručnu pažnju i trajni doprinos kao nezaobilazno djelo u budućim istraživanjima ■

Esad Kurtović

Andrej Rodinis, *Aleksandar Poljanić, Hrvatska misao*. Sarajevo: Matica hrvatska Sarajevo, Časopis za umjetnost i znanost, XV/ 3-4/11 (57), Dobra knjiga, 2011, 277 str.

Ogranak Matice hrvatske u Sarajevu uspio je u julu 1996, samo tri dana nakon osnivačke skupštine ogranka, biti aktivan na polju izdavačke djelatnosti i pokrenuti časopis *Hrvatska misao*. Radilo se, ustvari, o obnovi mjesecne revije koju je glavni pododbor Matice hrvatske u Sarajevu izdavao u razdoblju 1943. i 1944. godine, nakon čega se zadržalo ime časopisa kao znak kontinuiteta. U ovom broju časopisa imamo samo jedan prilog mladog docenta i arhivista Andreja Rodinisa. Doktorirao je 2009. s temom *Institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini (1918-1945): funkcije i upravljanje zapisima*. Autor je brojnih rada iz oblasti arhivistike. Njegov prilog u *Hrvatskoj misli* po svojoj suštini i širini teksta mogao je biti i zasebna knjiga, no autor se ipak odlučio štampati svoj rad u časopisu.

Rodinis započinje priču o Aleksandru Poljaniću „senzacionalnim“ otkrićem Tvrt-

kove povelje u sefu Narodne banke u Sarajevu i prilogom objavljenim tim povodom u listu *Svijet* br. 157 iz 1961. godine. Citirajući autora teksta Hamida Dizdara, Rodinis u uvodnom poglavlju postavlja pitanje kakav je put Poljanićeve zbirke od 1945. do danas. Autor se opredijelio za ovaj termin u jednini, iako bi se moglo govoriti o više različitim zbirki vrijednog kolezionara Poljanića. Također je zanimljivo pitanje može li se uopće saznati šta je sve zaista bilo u zbirci i je li u zbirci bilo nešto čega više nema.

U slijedećem poglavlju imamo osnovne biografske podatke o Poljaniću. Njegov otac Marko bio je u austrougarskoj službi u više bosanskohercegovačkih gradova. Poznavao se sa fra Grgom Martićem, s kojim se često dopisivao. Kada mu je otac umro, Aleksandar je imao 11 godina. Školovanje provodi u internatu. U Beču je upisao Trgo-